

Active members

Pensioners

Asset Allocation

Totals

Deferred members



Pensioners 24%



The Fund is currently invested 58% equities, 38% Bonds and Cash, and 4% property. The Fund portfolio investments were in line and within the pre-determined ranges of its strategic asset allocation and rebalancing limits as at the end of 31 December 2011.

<u>-8%</u>

6 % 7 %

-1%

Asset Allocation as at 31/12/2009

2009

2354

9682

2010

4727

2496 2336

9559


change

-411

142

146

-123



Asset Allocation as at 31/12/2010 Local Equity 18% Local Bonds & Cash 26%

Market Neutral 0%

Deferred members 26%

	Notes	2010	2009
		Р	Р
ASSETS			
Investments			
Investment in properties	5	103,598,855	103,739,417
Other financial assets	6	2,703,115,460	2,470,956,414
Cash and cash equivalents	7	445,431,715	433,021,857
Total investments		3,252,146,030	3,007,717,688
Other assets			
Plant and equipment	8	1,375,330	436,606
Intangible asset	9	4,842,448	· · · · · · · · ·
Contributions and other receivables	10	13,024,064	21,470,403
Total other assets		19,241,842	21,907,009
Total assets		3,271,387,872	3,029,624,697
FUNDS, RESERVES AND LIABILITIES			
Funds and reserves			
Fund account		2,287,188,445	2,237,982,850
Pensioners' account		793,744,068	678,589,238
Contingency reserve		94,392,186	89,018,846
Total funds and reserves		3,175,324,699	3,005,590,934
Other liabilities			
Benefits payable	H H	91,496,915	21,996,183
Other payables	12	4,566,258	2,319,421
Total other liabilities	1 1 3	96,063,173	24,3 5,604
Total funds, reserves and liabilities		3,271,387,872	3,029,906,538

FUNDS, RESERVES AND LIABILITIES			
Funds and reserves			
Fund account		2,287,188,445	2,237,98
Pensioners' account		793,744,068	678,58
Contingency reserve		94,392,186	89,0
Total funds and reserves		3,175,324,699	3,005,59
Other liabilities			
Benefits payable	II .	91,496,915	21,99
Other payables	12	4,566,258	2,3
Total other liabilities		96,063,173	24,3
Total funds, reserves and liabilities		3,271,387,872	3,029,90
BUSINESS PARTNERS			
ACTUADUS	A brief bissom of all District	Daniel Francis	
ACTUARIES Fifth Quadrant Consulting	A brief history of the Debsy	vana Pension rund	

ADVERTISING, BRANDING WITE	Native Impressions
ASSET MANAGERS - LOCAL	Botswana Insurance Fund Management (BIFM) Allan Gray Botswana Investec Asset Management Botswana
ASSET MANAGERS - GLOBAL	Alliance Beinstein Marathon Investec Global Orbis PIMCO Brandes

ADVERTISING BRANDING & PR Native Impressions

EXTERNAL AUDITORS Deloitte & Touche **FUND ADMINISTRATION** Debswana Pension Fund Administrators IT SUPPORT Debswana Diamond Company -IM **INTERNAL AUDITORS** Debswana Diamond Company - Internal

PROPERTY CONSULTING Khumo Property Consultants

HOW TO CONTACT US VISITING THE FUND

Fairgrounds. The office is open for consultations Mondays through to Fridays (except holidays) from 8.00am to 1645pm. The DPF will update members should there be a change of address in the future. **CALLING THE FUND**

The DPF office is currently located at Plot 50361, Block D, Carlton House,

We provide a toll-free telephone number for use by DPF members and beneficiaries. You may reach us at 0800 600 681 during working hours to speak to one of our

Other direct member contact telephone numbers are 3614253, 3614267 and

Our fax number is 3936239

WRITING TO THE FUND When writing to the Fund, please always remember include your full name, telephone

number and return address. The Fund address is as follows;

Debswana Pension Fund Private Bag 00512 Gaborone Botswana

Website and email Our website is an excellent resource for any member or member of the public wishing to know more about the Fund and its activities. Register on line to receive

our regular e-newsletter. Visit us at; www.dpf.co.bw or email your enquiries to bokamoso@dpf.co.bw

A brief history of the Debswana Pension Fund

The Debswana Pension Fund (DPF) is a defined contribution established in 1984 as a trust through a joint initiative between, De Beers Botswana Mining Company (now Debswana), Anglo American Corporation Botswana (Pty) Ltd and De Beers Prospecting Botswana (Pty) Ltd. The primary purpose of the Debswana Pension Fund is to meet future benefit obligations to members as defined by the rules of the Fund, earn positive investment returns on member funds and remain financially sound at all times. The DPF invest member funds across four asset classes namely Property, Equities, bonds, and Cash.

The DPF vision statement

To be the preferred provider of retirement fund services in Botswana

The DPF mission statement

We will provide members with competitive and sustainable retirement benefits Prudent management of member funds

Efficient administration of member records Provision of focused communication

The DPF Values

*Trust and Integrity

* Value Oriented * Quality focused * Member Focused

CHAIRMAN

PRINCIPAL TRUSTEES

C Chijoro (Resigned 21 April 2011) N Mmolawa A Malapela (Resigned 15 July 2010) R Moroka K Namoshe E Kgaboetsile (Appointed 15 July 2011)

G Gakenaope (Appointed 30 June 2011)

ALTERNATE TRUSTEES

E Moumakwa

E Shabane (Resigned 21 April 2011) P Montshioa (Re-appointed alternale 15 July 2010)

PRINCIPAL OFFICER

G January (Appointed | February 2011) T Kgatlwane (Resigned 15 July 2010)

AUDITORS

Deloitte & Touche **REGISTERED OFFICE**

Plot 50361 Carlton Centre

Fairgrounds

Barclays Bank of Botswana Limited Standard Chartered Botswana Limited

Fifth Quadrant Actuaries and Consultants (Proprietary) Limited CUSTODIANS Standard Chartered Botswana Limited





I am proud to present the 2010 Annual Report of the Debswana Pension Fund.

goals for the year and further reflection on the performance outcome on the Fund investment for the 2010 financial year.

from 2008's global financial crisis whilst positioning the fund for long term recovery, fund sustainability will continue to be a part of our core focus, and as a result your Trustees have made a commitment to address all issues that will ensure that the Fund goals are achieved. Some of those that we have identified and prioritized for attention in the immediate future include the following;

- I. Ensuring sustained financial soundness of the Fund amidst an unstable global economy by maintaining sufficient, sustainable funding levels, so that the fund is able to meet its future liabilities,
 - Finding ways to actively help our members improve their financial literacy and to save better for their retirement years for a decent retirement annuity. Addressing the challenges brought about by changing Fund Demographics head-
- on i.e. declining active membership and contribution inflows etc. 4. Optimizing the current operational environment
- Enhancing our investment strategy for higher returns, Promoting increased future contribution inflows & creating new revenue streams Tabake Kobedi 6. Ensuring Stronger risk management and a robust governance environment Board Chairman

7. Looking after our People for a productive workforce 8. Developing & Reinforcing our skills base as the Board of Trustees The 2008 financial crisis has raised concerns about the viability of retirement systems around the world, and as your Trustees, our key response to this challenging environment is to work for the benefit of our members and pensioners, and in this regard, we will

be actively monitoring and reviewing our investment strategy to address all emerging issues, of which the following two key concerns are current;


Aggressive member education and promotion of Additional voluntary contributions (AVC), stringent cost containment and improving efficiency of our internal processes will amongst others be on the top of our agenda going forward.

Finally, on behalf of all board members, I would like to express our appreciation for unwavering support and understanding of our members, particular in 2010 during our transition from our former administrator to bringing our records in-house. Business was disrupted as we migrated data from the old into the new system and subsequently conducted data verification audits, and throughout the implementation process some members may have experienced delays with their claims and queries. We thank you for your patience and will ensure that we continue to deliver on all our standing promises for service excellence in this regard.

Accordingly, this report presents a detailed review of our mandate as a Fund, our My further gratitude is to the Management and staff of DPF for their endurance, patience and hard-work during what was a major transformation year during their tenure with the Fund.

In the ongoing application of our duties as a board, and applying the lessons learnt I look forward to 2011 with the faith and optimism for the continued prosperity of our Fund. Even more so considering the current socio-economic climate, whereby ordinary members of society continue to grapple with a dramatic rise in cost of living, thus making it increasingly difficult for them to grow their savings. The Fund is more obligated than ever to ensure that whilst members face their financial limitations, those assets that they have secured in the Fund already will continue to receive optimal care in the form of robust management strategies that will ultimately make them worthwhile investments.

The Board members are confident that the organization is focused on the right priorities and that our strategy is well-positioned for the continued success of the DPF even beyond our tenure.




TOTAL FUND

At 31 December 2010, the Fund recorded a cumulative 7.4% real return, at part with an annual inflation of 7.4%, Largely attributable to upward inflation and sluggish market performance, this was a modest outcome compared previous year's performance of 15.7% against 5.8% inflation.

The Fund's long-term performance however as depicted below has registered a healthy net real return (above inflation) of 6.15% over the thirteen year period from 1998 to 2010.

FUND PERFORMANCE HISTORY 1998-2010




PORTFOLIO PERFORMANCE

The chart below shows the performance of the Fund's investment channels relative to consumer price inflation (CPI), over various measurement periods to 31 December 2010. The Fund has been operating a life-stage model since August 2004. Prior to this the Fund declared bonuses which applied to all members in the Fund. The numbers are shown before any deduction for administration fees.

Over the 2010 financial period the Market Portfolios registered lower returns compared to the previous period registering returns marginal to inflation for the same period. This is largely attributed to sluggish markets and rising inflation during the year. Nevertheless the long term performance remain satisfactory and sufficiently within targets.

rear ending	Market Charmer	Conservative Charmer	rensioner Charmer	Tullu	IIIIauoii
2009	15.90%	16.50%	15.20%	15.70%	5.80%
2010	7.50%	7.40%	7.10%	7.40%	7.40%
7 year average (2004 - 2010)	13.40%	11.80%	13.30%	13.40%	9.10%


Over the period since inception, the Market Channel has achieved its objective (CPI + 5%) and the Conservative and the Pensioner Channels are ahead of their objectives (CPI + 3% and CPI + 4% respectively).




At 31 December 2010, the Fund value was P3.2 billion, up by P200 million from previous year's valuation of P3 billion. The following are the movements in the Fund during the year. The high value of withdrawal and retirement benefits, as explained in the financial statements, is largely attributable to staff rationalizations arising the organizational review process initiated by one of the employer companies Debswana Diamond Company.

Fund as at 31 December 2009	3,005,590,934		
Contributions received	145,581,231	Administration expenses	13,235,700
Transfers received	2,339,925	Investment Management fees	9,240,990
Income from investments	100,085,831	Depreciation	288,534
Adjustment to fair value of assets	113,267,158	Withdrawal benefits	25,707,207
		Retirement benefits	79,977,583
		Death benefits	14,721,010
		Interest on exit benefits	759,003
		Pensioner death benefits	522,034
		Pensions paid	46,656,196
		Transfers paid	432,122
		Fund as at 31 December 2010	3,175,324,699

Membership Movements Total membership has declined by I% from the previous period. A significant movement is on the Active member portfolio which saw an 8% decline, again due to the retrenchments and voluntary separations approved at Debswana Diamond Company during the year, over and above normal exits.





Your Fund, Your Security, Your Future



gwebang (Property)



Dikarolo tsa maloko kwa bokhutlong jwa ngwaga di ne di ntse jaana

Deferred members 26%


Pensioners 24% • **Active Member 50%**


Kgaoganyo ya madi go ya ka metswedi ya dipeeletso Kwa bofelong jwa ngwaga madi otlhe a letlole a ne a kgaogantswe jaana mo dipeeletsong;

Diabe (equities) madi a a adimilweng dikgwebo le a amo matloleng a dibanka (Bonds & Cash Tlhwatlhwa ya dikago tsa letlole tse di

Seemo sa metswedi ya dipeeletso kwa bokhutlong jwa ngwaga

|--|





le tsa bodiredi go kopa difomo tsa phenshene tse di dirang diphetogo, mme

maphatana ao a tlaa di fetisetsa kwa letloleng. Ba ba setseng ba tlogetse tiro

ba ile kwa go tse dingwe kgotsa ba tsene mo bogoding ba ka ikopanya le rona ka tlhamalalo kwa diofising tsa letlole. Maloko a gakololwa go tlhomamisa ka

nako tsotlhe gore ditlankana tse di tlhokegang jaaka tsa matsalo, manyalo jalo

E Kgaboetsile (O amogetswe mo maemong a ka di 15 July 2011)

G January (O amogetswe mo maemong a ka di I February 2011)

jalo di teng mo difomong fa ba di romela kwa letloleng.

BAGOGI BA BANGWE BA LETLOLE

C Chijoro (o tlogetse maemo a ka di 21 April 2011)

A Malapela (o tlogetse maemo a ka di 15 July 2010)

E Shabane (o tlogetse maemo a ka di 21 April 2011)

T Kgatlwane (o tlogetse maemo a ka di 15 July 2010)

MODULASETILO

T Kobedi

R Moroka

K Namoshe

M Motshwane

E Moumakwa

V Garekwe

P Montshioa

G Gakenaope

MOTSAMAISI WA LETLOLE

BATHUSI BA BONE

BOETELEDIPELE JWA DEBSWANA PENSION FUND

		Р	P
ASSETS			
Investments			
Investment in properties	5	103,598,855	103,739,417
Other financial assets	6	2,703,115,460	2,470,956,414
Cash and cash equivalents	7	445,431,715	433,021,857
Total investments		3,252,146,030	3,007,717,688
		ATTENDED	
Other assets			
Plant and equipment	8	1,375,330	436,606
Intangible asset	9	4,842,448	-
Contributions and other receivables	10	13,024,064	21,470,403
Total other assets		19,241,842	21,907,009
Total assets		3,271,387,872	3,029,624,697
funds, reserves and liabilities			
Funds and reserves			
Fund account		2,287,188,445	2,237,982,850
Pensioners' account		793,744,068	678,589,238
Contingency reserve		94,392,186	89,018,846
Total funds and reserves		3,175,324,699	3,005,590,934
Other liabilities			
Benefits payable	II -	91,496,915	21,996,183
Other payables	12	4,566,258	2,319,421
Total other liabilities		96,063,173	24,315,604
Total funds, reserves and liabilities		3,271,387,872	3,029,906,538

BABEELETSI BA MADI MO GAE Botswana Insurance Fund Management (BIFM)

Allan Gray Botswana Investec Asset Management Botswana

BABEELETSI BA MADI KWA MAFATSHENG

Alliance Beinstein Marathon Investec Global

Orbis PIMCO

Debswana Pension Fund

Brandes

BATLHOKOMEDI BA DIPEELETSO TSA DIKAGO

Khumo Property Consultants BATLHOKOMEDI BA DIBUKATSA LETLOLE

BATLHOKOMEDI BATSA MARANYANE A DIBUKA Debswana Diamond Company –IM

BADUPI BA DIBUKATSA LETLOLE BA LE MOTENG GA MO LETLOLENG Debswana Diamond Company - Internal Auditors

BADUPI BA DIBUKA TSA LETLOLE BA BA TSWANG KWANTLE

Deloitte & Touche **MADIRELO A LETLOLE**

Block D Plot 5036 I Carlton Centre

Fairgrounds **DIBANKATSA LETLOLE** Barclays Bank of Botswana Limited

Standard Chartered Botswana Limited BA BA BALANG MADI A LETLOLE LE SEEMO SA ONE MO MEBARAKENG Fifth Quadrant Actuaries and Consultants (Proprietary) Limited

TSELA YA GO IKOPANYA LE RONA

GO ETELA LETLOLE

Mo nakong eno, diofisi tsa rona di mo Plot 682/683 Visible Edge Building go lebagana le marekisetso a 'Main Mall'. Maloko a fiwa thuso Moupologo go fitlha Labotlhano (kwa ntle ga malatsi a boikhutso) go simolola ka nako ya borobabobedi maphakela (8.00am) go fitlha ka metsotso e le lesome le botlhano pele ga nako ya botlhano mo tshokologong (1645pm). Re tlaa nna re itsise maloko fa go ka diragala gore re

GO LELETSA MO MO LETLOLENG

Maloko le bajaboswa ba bone ba ka re leletsa mo mogaleng wa mahala wa 0 800 600 681 ka dinako tse re butseng ka tsone go kopa thuso. E mengwe megala e ba ka ikopanyang le rona mo go yone ke 3614253, 3614267, le 3614236. Mogala wa dipampiri kgotsa fax ke 3936239

GO KWALELA KWA LETLONG

Fa o kwalela letlole o gakologelwe go kwala maina, megala le diaterese tsa gago gore re kgone go go busetsa phetolo. Aterese ya letlole ke;


The Secretariat Debswana Pension Fund Private Bag 00512 Gaborone Botswana

WEBSITE LE EMAIL

Ba ba nang le dikomputara le maranyane a internet ba ka etela Letloa la rona la dikgang le dikitsiso, le go re kwalela mo diatereseng tse di latelang: Website: www.dpf.co.bw, email: bokamoso@dpf.co.bw

Fa o eletsa go fetola sefane, diaterese tsa gago, maina a bajaboswa, le tse dingwe

Maloko a a santseng a le mo tirong ba ka ikopanya le maphatana a bone a a dirang





Ke motlotlo go bo ke le fa pego ya ngwaga wa madi wa 2010.

Maikaelelo a pego e ke go le gakolola le le maloko gore maitlamo a Debswana Pension Fund ke a fe, le gore a tlisa pharologanyo e e ntseng jang mo matshelong a lona, bogolo jang diphetogo tse di diragetseng mo ngwageng one o re o begang o. Mo godimo ga moo ke go le fa kgothatso

ka tiro e ntle e le dirang e bile e le botlhokwa, e leng ya go bolokela bokamoso jwa lona. Mangwe a maiteko a rona re le boeteledipele ke gore re dirise botlhale jo re bo ithutang fa re lebaganwe ke dikgwetlho tse di tshwanang le kwelo tlase ya itsholelo ya lefatshe e e neng ya baka gore boleng jwa madi a letlong bo wele tlase ka ngwaga wa 2008, se e le go leka go thibela mathata a re ka kgonang go a tila mo dilemong tse di kwa pele. Ke gone ka mo erileng ngogola ra tsweledisa moono wa rona wa go tokafatsa mananeo a rona a tsamaiso ya letlole, se e le gore re tlhomamise gore letlole ga le nne le ditshenyegelo tse di sa tlhokafaleng tse di ka tsenyang bokamoso jwa maloko mo diphatseng. Mengwe ya meono e re itlamileng go e diragatsa jaanong le mo bogautshwaneng ke e e latelang;

1. Go tokafatsa itsholelo ya letlole ka mananeo a a tiileng a dipeeletso, gore maloko a tle a

gole dipoelo tse di botoka mo matloleng a bone. Go batla mananeo a a botoka a go ruta maloko le go ba rotloetsa go somarela madi a bone

Go lwantsha dikgwetlho tse di re lebaganyeng tse di tshwanang le phokotsego ya dipalo tsa maloko le madi aa mo letloleng tse di dirwang ke go kgaolwa ga babereki mo ditirong etc.

4. Go tokafatsa bodiredi mo letloleng le go fokotsa ditshenyegelo tse di lebaganeng le tsamaiso

Go batla maano a go godisa dipalo tsa maloko, le go rotloetsa ba ba leng teng go ikokeletsa koleke ya phenshene mo godimo ga se mohiri a se ba kolekelang.

Go tiisa boeteledipele le boitseanape mo bagoging ba letlole Go tlhomamisa bodiredi jo bo nonofileng ka go dira mananeo a a tlhokomelang boitekanelo jwa babereki ba letlole

Ditlamorago tsa kwelo tlase ya lefatse di baya kgwetlho e tona mo babeeletsing botlhe lefatshe ka bophara, le rona re ipalela mo teng. Potso e tona e e re lebaganeng re le matlole a diphenshene ke gore; a mme re nonofile ka selekanyo se se lekanentseng gore re ka tswelela re tiile re tshela fa re ka welwa ke seru se se tshwanang le sa 2008 mo dipakeng tse di tlang? Ke gone ka moo re le boeteledipele re itlamileng go nna itlho le nchocho mo mererong ya diphenshene le mebaraka ya madi, go re nne re ipaakanyedise dikotsi tse di ka re tlhagelang. Nngwe ya dilo tse re di beileng kwa pele mo mananeong a rona ke go oketsa dithuto tsa maloko go le bone ba tswelele ba kgona go tsaya ditshwetso tse di mosola mo matshelong a bone ka phenshene ya bone.

Ke lebogela bopelotelele jwa lona mo ngwageng o o fetileng fa re ne re fudusa dibuka tsa letlole go tswa kwa Alexander Forbes re di tlisa mo gae. Bangwe ba lona ba ka tswa ba ne ba sokola go bona thuso mo letloleng ka mabaka a tiego a e bakilweng ke khudugo eo. Ke solofela gore mo bogaufing seemo se tlaa boela mannong mme le bodiredi jwa letlole bo tokafale.

A re iketleetseng, re tswelele re godise letlole la rona mmogo, Bokamoso!

Ka boikokobetso


Tabake Kobedi Modulasetilo wa Debswana Pension Fund

MADUO A LETLOLE KA KAKARETSO

Go ya phelelong ya ngwaga wa 2010 ka Sedimonthole, Letlole le ne le godile ka morokotso wa 7.4%, mme fa se se bapisiwa le kgolo ya ditlhwatlhwa ya ngwaga, ebong 7.4%, le yone e tshwana le morokotso o letlole le o dirileng. Le fa re ne re eleditse go ka dira botoka go feta fa, se se a nametsa ka gore ga go a nna le tatlhegelo epe, mme ebile madi a maloko ga a latlegelwa ke boleng ka gore a godile. Mabaka a gore merokotso e bo e se kwa godimo thata ke ka gore ditlhwatlha tsa itsholelo di ile kwa godimo ka bofefo mo ngwageng o, mme le kgwebo ya mebaraka ya dipeeletso le yone lefatshe lothe e ene e le kwa tlase ka mafatshe a ne a santse a ikokotlolola morago ga go wa ga itsholelo ga dingwaga tse di sa tswang go feta. Fa re tshwantsha dipoelo tsa 2010 le tsa ngwaga o o fetileng, dipoelo tsa 2009 di dirile botoka go gaisa tseno ka morokotso wa teng e ne e le 15.7% mme kgolo ya ditlhwatlhwa le yone e le botoka fela thata ka 5.8%.

Se se re itumedisang ke gore fa re lebelela maduo a letlole mo sebakekng se se telele sa dingwaga tse di lesome le boraro di kgobokantswe, letlole le dira sentle fela thata jaaka setshwantso se se fa tlase se supa.

FUND PERFORMANCE HISTORY 1998-2010




MADUO KA GO FAROLOGANA GA MEPHATO YA MALOKO

Mo go tse di fa tlase dintshwantsho, re go bontsha gore madi a maloko ka go farologana a gwebile jang. Letlole le dirisa mananeo a a farologaneng fa le gweba ka madi a maloko, kgang kgolo re a bo re lebile gore leloko le bokgakala bo le kae go tsena mo bogoding. Re dira jalo ka gore metswedi ya dipeeletso e a farologana go ya ka gore kgonagalo ya one ya go dira merokotso e mentsi kgotsa ditatlhegelo tse dintsi e kae fa mebaraka e ole. Maikaelelo a rona fa go ntse jalo ke gore re farologanye madi a maloko a a gaufi le go tsena mo bogoding re abeeletse a le nosi, re bo re a beeletsa mo metsweding e e seng borai thata, le fa re itse gore metswedi ya mofuta oo ga e dire merokotso e e kwa godimo jaaka metswedi e e borai. Ba ba kgakala bone baa bob a santse ba na le nako e ntsi ya go bolewa ke madi a bone fa ba latlhegetswe pele ga ba tsena mo bogoding, ka jalo re leka ka metswedi yotlhe go ba direla merokotso e e kwa godimo.

Mephato ya maloko e meraro fa re beeletsa madi, ebong MARKET(wa maloko a dingwaga se di masome a matlhano le boraro go ya kwa tlase), CONSERVATIVE (maloko a a dingwaga tse di masome matlhano le bosupa go ya kwa masomeng a a marataro) le PENSIONERS (ba ba setseng ba ja phenshene). Borarong jwa bone, ba beeletswa ka selano se se farologaneng.

MEROKOTSO YA MALOKO GO YA KA MEPHATO YA DIPEELETSO						
Year ending	Market Channel	Conservative Channel	Pensioner Channel	Fund	Inflation	
2009	15.90%	16.50%	15.20%	15.70%	5.80%	
2010	7.50%	7.40%	7.10%	7.40%	7.40%	
7 year average (2004 - 2010)	13,40%	11.80%	13.30%	13.40%	9.10%	



Fa ngwaga wa 2010 o ya fifing, tihwatihwa yotihe ya letiole e ne e godile ka selekanyo sa didikadike di le makgolo a le mabedi (P200 million) go tswa mo ngwageng o o fetileng wa 2009. Ka jalo seemo sa tlhwatlhwa ya letlole yotlhe ya nna didikadike di le dikete tse tharo le makgolo a le mabedi (P3.2 billion),

Fa tlase re go supegetsa gore madi a letlole agwebile jang mo ngwageng was 2010. Le tlaa lemoga mo setshwantshong se gore dituelo tsa maloko di ne di ile kwa godimo mo go sa tlwaelesegang. Se se ne se bakwa ke go kgaolwa ga babereki mo ditirong e le lenaneo la Debswana Diamond Company le ba le itiretseng go leka go nchafatsa kgwebo ya bone le go tokafatsa bodiredi. Ka Maswabi, bontsi jwa maloko ba ne ba tabola madi a bone a phenshene jaaka e le tshwanelo ya bone, mme ba bangwe ba ne ba tsena mo bogoding.

LETLOLE LA MADI LE TIRISO YA ONE KA	2010 P		Р
Tlhwatlhwa ya letlole fangwaga o simologa ka 31 December 2009	3,005,590,934		
Dikoleke tse di amogetsweng tsa		Madi a a dirisitsweng go tsamaisa le go	
ohenshene go tswa kwa bahiring	145,581,231	tlhokomela letlole	13,235,700
Madi a a huduseditsweng ke		Madi a a duetsweng baitseanape ba dipeeletso	
maloko mo letloleng a tswa kwa		ba ba hirilweng ke letlole go gwebisa madi	
matloleng a sele	2,339,925	a a maloko mo mebarakeng	9,240,990
Merokotso e e dirilweng ka			
kgwebo mo mebarakeng	100,085,831	Phokotsego ya boleng jwa didiriswa tsa letlole	288,534
Koketsego ya boleng jwa		Madi a a tabotsweng ke maloko fa ba tswa	
dipeeletso tse di leng teng	113,267,158	mo tirong	25,707,207
- a		Madi a a tabotsweng ke maloko fa ba tsena	79,977,583
		mo bogoding	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Madi a a duetsweng bajaboswa ba baswi	14,721,010
	7=1	(babereki)	
		Merokotso e e duetsweng morago ya madi	759,003
		a a duetsweng maloko	
		Madi a a duetsweng bajaboswa ba baswi	522,034
		(bagodi)	
		Madi a bagodi a ba a amogelang kgwedi le	46,656,196
		kgwedi	
		Madi a a huduseditsweng ke maloko kwa	
		matloleng a mangwe fa ba tswa mo tirong	432,122
		Tlhwatlhwa ya letlole fa ngwaga o fela ka 3 l	
		December 2010	3,175,324,699
	3,366,865,079		3,366,865,079

Dipalo tsa maloko

Go nnile le phokotsego e se kae fela mo dipalong ya maloko ka kkaretso. Le gale, phokotsego e ntsi e nnile mo babereking ka 8%, se e le ka mabaka a go kgaolwa ga babereki mo ditirong kwa Debswana Diamond Company mo ngwageng. Phokotsego e e ntse e tsweletse ebile go solfelwa fa e tlaa tswelela mo ngwageng o o latelang wa 2011.

